

La Font Nadau (suite),

Tot d'un còp, qu'era 'quì au beu mitan de la nuech, quauqu'un tustet a la pòrta. La Janeta n-anet drubit e la veguet 'na paubre femna emb un pitit plejat dins sa manta. – " N'ai trobat degun dins lo borg per far dormir mon nenet 'questa nuech ", e la pureva. – " 'Chabatz d'entrar, i' a mon liech, vos poratz i dormir tots dos. Auria pogut botar vòstre pitit coma lo meu, mas es pas bien santos ".



La femna entret e li disset: –" Vances de nos coijar, anatz, si 'us platz, me querir de l'aiga a la font". Cò que faguet la Janeta. La misteriosa femna se lavet las mans e careçar suaudament la figura dau Janton que durmia jur sa palhassa. Lo lendeman matin, la Janeta que s'avia assumida jur 'na chiera, tot d'un còp, sentet 'na presença darrier ela e quand 'la drubiguet los uelhs, i avia coma 'na granda clarda dins la maison. 'La se viret e en façà d'ela se tenha 'na brava e jòuna femna en rauba blanca, emb-d'un vele jur la testa, son pitit emborrassona sarrat de contra ela. 'La tenia lo Jantonet per la man. Un Janton risolejant e tot fier. – " Janeta, grandmercés de me 'ver drubir ta pòrta, de nos 'ver balhat l'ospitalitat e a beure de l'aiga de ta font ". La Janeta ne'n cresia pas sos uelhs de veire son Jantonet tresluser e plen de vita... -" Me nomne, Maria e mon pitit, lo Nadalon. Janeta, veiqui ton filh tot resvicolat. Aura, siatz uros".

E qu'es dempuei 'questa nuech de quauque 24 de decembre..., vos parle de longtemps, que la font de la Janeta que se tròba a la pòrta de Sent-Auveng en defòra daus barris, pòrta lo nom de "Font-Nadau".

Jan-GL. Ducourtieux; maison-de-pais87@orange.fr

La Font-Nadau, (La Fontaine de Noël) (suite)

Tout à coup, c'était au milieu de la nuit, quelqu'un cogne à la porte. La Janette va ouvrir et elle voit une pauvre femme avec un bébé enveloppé dans sa mante: -"Je n'ai trouvé personne dans le bourg pour faire dormir mon petit cette nuit" et elle pleurait. -"Finissez d'entrer, il y a mon lit, vous pourrez y dormir tous les deux. J'aurais pu mettre votre "néné" avec le mien, mais il n'est pas en très bonne santé".

La femme entra et lui dit: - "Avant de nous coucher, allez, s'il vous plait, me chercher de l'eau à la fontaine". Ce que fit la "Janette". La mystérieuse femme se lava les mains et caressa tout doucement le visage du "Jeantou" qui dormait sur sa paille. Le lendemain matin, la "Janette" qui s'était assoupie sur une chaise, sentit tout à coup, une présence derrière elle et quand elle ouvrit les yeux, il y avait comme une grande clarté dans la maison. Elle se retourna et en face d'elle se tenait une belle et jeune femme en robe blanche, avec un voile sur la tête, son bébé serré contre elle. Elle tenait le petit Jean par la main. Un "Jeantou", radieux et tout fier. – "Janette, je te dois un grand merci pour m'avoir ouvert grande ta porte, de nous avoir offert l'hospitalité et nous avoir désaltéré à l'eau de ta fontaine". La "Janette" n'en croyait pas ses yeux de voir son "Jeantounet" resplendissant et plein de vie..." Je m'appelle, Marie et mon petit, "lou Nadalou". "Janette", voici ton fils ragailardi. Maintenant, soyez heureux". Et c'est depuis cette nuit là, d'un certain 24 décembre..., je vous parle d'il y a bien longtemps, que la fontaine de la "Janette" qui se trouve aux portes de Saint-Auvent a été baptisée "Font-Nadau".

